☐

Tagalo

Tagaloa[1][2] (*Tagalog*) austronesiar familiako hizkuntza da: filipinera (*Filipino*) haren estandarizazioa da. ingelesarekin batera, Filipinetako hizkuntza ofiziala da, baina hiztunei dagokienez, mintzaira nagusia da.

Eduki-taula

Hiztunen geografia
Erreferentziak
Ikus, gainera
Kanpo estekak

Hiztunen geografia

Hiztunak nagusiki Luzon uharteko erdian eta hegoaldean bizi dira.

Erreferentziak

1. ↑ *53. araua - Munduko estatuetako hizkuntza ofizialak.* (https://www.euskaltzaindia.eus/dok/arauak/Araua_0053.pdf) Euskaltzaindia . Noiz kontsultatua: 2010-12-19.
2. ↑ Euskaltzaindia. *38. araua: Munduko estatu-izenak, herritarren izenak, hizkuntza ofizialak eta hiriburuak.* (https://www.euskaltzaindia.eus/dok/arauak/Araua_0038.pdf).

Ikus, gainera

- Filipinetako hizkuntzak

Kanpo estekak

- **(Ingelesez)** Hiztegia Tagalog-Ingelesa (http://www.websters-online-dictionary.org/definition/Tagalog-english/)

Tagalo

Wikang Tagalog



Hiztunen hedapena.

Datu orokorrak	
Lurralde eremua	Filipinak
Hiztunak	24 milioi inguru lehen hizkuntza moduan eta 65 milioi baino gehiago bigarren mintzaira gisa.
Rankinga	*40. hizkuntza mintzatuena*
Ofizialtasuna	-
Eskualdea	Luzon
Araugilea	Komisyon sa Wikang Filipino
Hizkuntza familia	
giza hizkuntza austronesiar hizkuntzak Malaysiar-polinesiar hizkuntzak Philippine languages (en) Greater Central Philippine languages (en) Central Philippine languages (en)	
Informazio filologikoa	
Hizkuntza-tipologia	subjektua aditza objektua, aditza-subjektua-objektua, aditza objektua subjektua eta objektua aditza subjektua
Alfabetoa	latindar alfabetoa, Filipino alphabet (en), Abakada

alphabet (en), Philippine Braille (en) eta Baybayin (en)

Hizkuntza kodeak

ISO 639-1	`tl`
ISO 639-2	`tgl`
ISO 639-3	`tgl`
Ethnologue	`tgl (http://www.ethnologue.com/language/tgl)`
Glottolog	`taga1280 (https://glottolog.org/resource/languoid/id/taga1280)`
Wikipedia	`tl (https://tl.wikipedia.org)`

Wikimedia proiektuak · Datuak: Q34057 ·
Multimedia: Tagalog language (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Tagalog_language)

Autoritate kontrola

Identifikadoreak · GND: 4120352-5 (https://d-nb.info/gnd/4120352-5) ·
NDL: 00572490 (https://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00572490) ·
AAT: 300389344 (https://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=&logic=AND&note=&subjectid=300389344) ·
Hiztegiak eta entziklopediak · Britannica: url (https://www.britannica.com/topic/Tagalog-language)

Hizkuntza honek bere Wikipedia du: Bisita ezazu.

*Artikulu hau hizkuntzei buruzko **zirriborroa** da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz (https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Tagalo&action=edit).*

"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Tagalo&oldid=7213008"(e)tik eskuratuta

To ɔar

Nabigazioa

- Azala
-
- Txokoa
- Albisteak
- Aldaketa berriak
- Ausazko orria
- Laguntza
- Dohaintza egin

Tresnak

- Honanzko lotura duten orriak
- Lotutako orrietako aldaketak
- Fitxategia igo
- Orri bereziak
- Lotura iraunkorra
- Orri honen datuak
- Artikulu hau aipatu
  Wikidata itema

Inprimatu/esportatu

- Liburu bat sortu
- PDF gisa jaitsi
- Inprimatzeko bertsioa

Beste proiektuetan

Wikimedia Commons

Beste hizkuntzak

- Чӑвашла
- Português
- Afrikaans
- Cebuano
- עברית
- Nordfriisk
- Kiswahili
- 日本語
- Հայերեն
- Azərbaycanca
- Magyar
- தமிழ்
- ქართული
- Kurdî
- Asturianu
- Eesti
- Tagalog
- Српски / srpski
- Latviešu
- Kapampangan
- Oʻzbekcha/ўзбекча
- Русский
- English
- हिन्दी
- Bikol Central
- Hrvatski
- ಕನ್ನಡ
- Ilokano
- Македонски
- नेपाल भाषा
- Čeština
- Türkçe
- Svenska
- Íslenska
- Jawa
- العربية
- Pangasinan
- Vèneto
- Саха тыла
- Български
- 客家語/Hak-kâ-ngî
- Català
- تۆرکجه
- Беларуская
- Interlingua
- 粵語

- فارسی
- Minangkabau
- বাংলা
- Latina
- Piemontèis
- მარგალური
- Українська
- Norsk nynorsk
- ਪੰਜਾਬੀ
- Occitan
- Lingua Franca Nova
- Winaray
- Олык марий
- Italiano
- Runa Simi
- Malagasy
- मराठी
- Srpskohrvatski / српскохрватски
- Bahasa Indonesia
- Nederlands
- Română
- Plattdüütsch
- Tiếng Việt
- Brezhoneg
- ייִדיש
- Español
- Bân-lâm-gú
- ไทย
- ئۇيغۇرچە / Uyghurche
- Bali
- 吴语
- Коми
- Simple English
- Deutsch
- Bahasa Melayu
- Gaeilge
- Lietuvių
- پنجابی
- Polski
- Ligure
- മലയാളം
- Zeêuws
- اردو
- Français
- Cymraeg
- Esperanto
- Galego
- Norsk bokmål
- Suomi
- 한국어

- 中文
- Scots
- مصرى

Aldatu loturak

Wikipedia Entziklopedia askea

Orriaren azken aldaketa: 27 azaroa 2019, 14:17.

Testua Creative Commons Aitortu-PartekatuBerdin 3.0 lizentziari jarraituz erabil daiteke; baliteke beste klausularen batzuk ere aplikatu behar izatea. Xehetasunen berri izateko, ikus erabilera-baldintzak.